

# 25

# činjenica o medijskim manipulacijama u toku 2020. godine

■ Autori:  
**Dragan Koprivica • Milica Kovačević • Tijana Velimirović**



 **Raskrinkavanje.me**

**B | T | D** The Balkan Trust  
for Democracy  
A PROJECT OF THE GERMAN MARSHALL FUND



1.

**221** analizu medijskih objava koje su u sebi sadržale neki oblik manipulacije publikom je kroz projekat Raskrinkavanje. me uradio Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u prvih sedam mjeseci 2020. godine.

2.

**215** domaćih i inostranih medija je u toku ovog perioda učestvovalo u širenju dezinformacija.

3.


**827** manipulativnih tekstova i priloga smo obuhvatili našim analizama, ali je njihov ukupan broj bio značajno veći.

4.

Od **10 medijskih kuća** koje su prednjačile u dezinformisanju građana niti jedna ne pripada *mainstream* medijima iz Crne Gore.

januar – jul 2020 godine

- 5.** | Lista top **10 DEZINFORMATORA** u proteklih **7 mjeseci** izgleda ovako:



6.

Mediji sa "margina", tabloidi iz zemalja regiona i ne mali broj aktera na društvenim mrežama predstavljali su fabrike lažnih vijesti i kreirali su razgranatu mrežu dezinformacija.

7.

Pored organizovanih grupa i pojedinaca na društvenim mrežama u širenju dezinformacija učestvovali su i influenseri, pjevači, glumci, sportisti i druge javne ličnosti.

8.

Društvene mreže su, u ovom periodu, počele sa uklanjanjem postova dezinformatora i sa ovih prostora. Fejsbuk, je u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj pokrenuo nezavisne programe za provjeru činjenica. Raskrinkavanje.me je, od kraja jula 2020 godine, dio ovog programa.

9.

Pored organizovanih grupa i pojedinaca na društvenim mrežama u širenju dezinformacija učestvovali su i influenseri, pjevači, glumci, sportisti i druge javne ličnosti.

10.

Na meti dezinformacionih kampanja su bile izvorne vrijednosti zapadnih demokratija, težnja za stvarnim reformama crnogorskog društva, ustavna prava građana i sekularnost države.

11.

Kreiranje lažnih narativa koji favorizuju Rusiju i Kinu u odnosu na EU i NATO konstantno je bilo prisutno tokom ovog perioda.

12.

Podizanje nacionalnih i vjerskih tenzija, nerijetko i mržnje, te radikalizacija političke scene kroz plasiranje dezinformacija, takođe je važno obilježje ovog perioda.

13.

Nijesu bili rijetki slučajevi da razne profašističke grupacije na ekstremno-desnim portalima, u komentarima ispod tekstova ili društvenim mrežama šire govor mržnje, etiketiraju građane i čitave narode i divljaju protiv svega što se ne uklapa u njihov vrijednosni sistem.

## januar – jul 2020 godine

14.

U januaru su ključni povodi za manipulacije bili Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i regionalni odnosi.

15.

Februar su obilježile medijske manipulacije vezane za vjerska pitanja i litije, te njihove implikacije na dešavanja u crnogorskom društvu. Takođe, počinje objavljivanje seta dezinformacija o koronavirusu koje će biti značajno intenzivirano u narednom periodu.

16.

Mart, april i maj obilježavaju brojne medijske manipulacije o porijeklu, načinu liječenja i načinu širenja koronavirusa. Kroz različite vrste teorija zavjere građani su dezinformisani o gotovo svim važnim pitanjima o COVID-19. Virus je bio razlog za intenziviranje manipulacija i iz domena regionalnih odnosa, te odnosa crkve i države.

17.

U junu manipulatori forsiraju geopolitičke teme i odnose u regionu. Istoriski revizionizam, koji je trajno obilježje dezinformacionih kampanja ponovo je aktiviran u ovom mjesecu.

18.

Jul je poslužio za sublimaciju svih tema za dezinformisanje građana i građanki koje su bile na sceni prethodnih šest mjeseci.

19.

Državni organi Crne Gore se nijesu na odgovarajući način suprotstavili višegodišnjoj izloženosti građana/ki dezinformacijama. Oni ili nijesu htjeli ili nijesu našli pravi način da se bore protiv ovih pojava.

20.

Vlada i drugi državni organi nijesu pokrenuli zakonodavne niti bilo koje druge javne inicijative za suprotstavljanje manipulacijama na način kako to rade prosjećena društva.

**21.**

Državne institucije su koristile nedovoljno jasan i precizan pravni okvir koji reguliše ova pitanja pa su na selektivan način reagovale na dezinformacije i njihove proliferatore.

**22.**

Jednom dijelu dezinformatora Vlada je umjesto demantija lijepila etikete "lažna vijest" i na taj način pokazala ambiciju da proširi svoje ustavne ingerencije na ocjene poštovanja novinarskog kodeksa.

**23.**

Vlada nije reagovala na manipulativna pisanja njima bliskih medija.

**24.**

Institucije koje pripadaju represivnom aparatu (policija i tužilaštvo) napravile još veću grešku u odnosu na Vlada i opredijelile se za hapšenja pojedinaca pod optužbama za širenje panike i prenošenje lažnih vijesti. Dodatan problem je da se na jednak način nijesu ponašali prema svim kreatorima i prenosiocima lažnih vijesti.

**25.**

Odluka Vlade da objavi spisak osoba u obaveznoj samoizolaciji, koju su osudile relevantne NVO bila je povod za mnoge medijske manipulacije. Ovu odluku je nekoliko mjeseci kasnije ukinuo Ustavni sud.

**Uz zahvalnost Balkanskom fondu za demokratiju (BTD), Nacionalnoj zadužbini za demokratiju (NED) i Međunarodnoj mreži organizacija za provjeru činjenica (IFCN) na podršci, ostajemo otvoreni za svaku dobromanjernu kritiku i raspravu o našim zaključcima iznijetim u ovoj publikaciji.**

Izrada ovog dokumenta, koji je pripremio Centar za demokratsku tranziciju (CDT), omogućen je uz podršku, Balkanskog fonda za demokratiju Njemačkog Maršalovog fonda SAD (GMF BTD) i američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost CDT-a i ne predstavlja nužno stavove GMF BTD-a i USAID-a ili Vlade SAD.